



Manana Angie
Motsekga, Holobye
wa Dyondzo ya
Masungulo



Nkulukumba Enver
Surty, Xandla xa
Holobye wa Dyondzo
ya Masungulo

Tibuku leti to tirthela ti endlerie vana va Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Holobye wa Dyondzo ya Masungulo. Manana Angie Motsekga, na Xandla xa Holobye wa Dyondzo ya Masungulo. Nkulukumba Enver Surty.

Tibuku to tirthela ta Rainbow ti vumba xiyenge xin'wana xa ntlawa wa mgingiriko ya Ndzwulo ya Dyondzo ya Masungulo leyi kongomisiweke eka ku antswisa matirhelo ya vadyondzi va Vaafrika-Dzonga eka tigiredi ta ntsevu to sungula. Tanihi xin'wana xa swilo leswi nga swirhangana eka nkunguhato wa matirhelo ya mfumo, phurojeke leyi yi humelerile hi ku seketeriwa hi timali hi Nkwama wa Timali ta Tiko. Leswi swi endlile leswaku Ndzwulo yi swi kota ku endla leswaku tibuku leti to tirthela, ti kumeka hi tindzimi hinkwato ta ximfumo handle ko hakeleriwa.

Hi tshemba leswaku tibuku leti ti ta pfuna vadyondzisi eka mgingiriko ya vona yo dyondzisa ya masiku hinkwawo no tiyisisa leswaku vadyondzi va vona va kota ku hetu kharikhulamu. Hi tiyisise leswaku hi letela mudyondzisi eka nghingiriko wun'wana na wun'wana hi ku katsa mifungho leyi kombisaka leswi mudyondzisi a faneleke ku endla swona.

Hi ni ntshembo wa leswaku vana va ta tiphina no tsakela ku tirha mgingiriko leyi nga ebukwini loko va ri karhi va ya emahlweni no dyondza, na leswaku wena, mudyondzisi, u ta tsaka swin'we na vona.

Hi mi navelela ku humelela, wena na vadyondzi va wena eku tirhiseni tibuku leti to tirthela.

ISBN 978-1-4315-0262-2




LIFESKILLS IN XITSONGA
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1&2
ISBN 978-1-4315-0262-2

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Leyi
pfuxetiweke hi
xiCAPS

Giredi ya

2



Ntivo swa vutomi hi XITSONGA

Buku ya 1 – Tikotara ta 1 na 2


Vito:

Tlilasi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Leswi nga endzeni

Kotara ya 1

Pheji

- 1 Hi fanele ku dya swakudya leswi-nene leswaku hi kota ku hanya.....2
- 2 Mati ya hi nyika vutomi4
- 3 Hi hlayisa mati6
- 4 Moya wo tengwa wu hi nyika matimba.....8
- 5 Mina na vanghana va mina.....10
- 6 Vanhu lava hi hanyaka na vona12
- 7 A ka ha ri na ku karhata van'wana.....14
- 8 Hinkwerhu hi hlawulekile16
- 9 Leswi hi titwisaka xiswona.....18
- 10 Vatsoniwa20
- 11 Vana hinkwavo va hlawulekile..22
- 12 Nghwazi ya mina24
- 13 Ku tengisa mati.....26
- 14 Mahanye le lamanene.....28
- 15 Swilo leswi onhekaka na leswi nga onhekiki30
- 16 Masiku ya swa vukhongeri na man'wana yo hlawuleka.....32



Kotara ya 2

Pheji

- 17 Tinguva34
- 18 Tinguva ta mune36
- 19 Mayelana na tinguva38
- 20 Ku ambala ku ya hi maxelo.....40
- 21 Mivuyelo ya tinguva42
- 22 Ku byala ximilana xa nyawa.....44
- 23 Swiharhi swa le purasini46
- 24 Epurasini48
- 25 Swiharhi swa nhova50
- 26 Leswi swiharhi swi tumberisaka xiswona.....52
- 27 Swiharhi swa le matini54
- 28 Swivumbiwa swa le hansi ka Iwandle55
- 29 Vutshila bya swiharhi56
- 30 Swiharhi leswi fambafambahka na makaya ya swona.....58
- 31 Swiharhi leswi tiakelaka vutshamo.....60
- 32 Dikixinari ya mina.....62



Masiku ya nkoka ya 2015

Sunguti

- 1 Sunguti Siku ra Novinjara
- 31 Sunguti Siku ra Vana va le Mapatwini



Nyenyenyanzi

- 2 Nyenyenyanzi Siku ra Misava ra Tindhawu ta nhlangasi
- 14 Nyenyenyanzi Siku ra Valentine



Dzivamisoko

- 3 Dzivamisoko Siku ra ku fa ka Hosi
- 4-11 Dzivamisoko Paseka
- 5 Dzivamisoko Paseka
- 6 Dzivamisoko Siku ra Vandyangu
- 7 Dzivamisoko Siku ra Rihanyu Lerinene ra Misava
- 22 Dzivamisoko Siku ra Manana Misava
- 27 Dzivamisoko Siku ra Ntshunxeko



Mudyaxihi

- 1 Mudyaxihi = Siku ra Vatirhi
- 10 Mudyaxihi Siku ra Vamanana
- 15 Mudyaxihi Siku ra Mindyangu ra Misava



Mawuwana

- 18 Mawuwani Siku ra Nelson Mandela ra Matiko ya Misava
- 17 Mawuwani Eid-Ul-Fitr (ku hela ka Ramadan)
- 30 Mawuwani Siku ra Xinghana ra Misava



Mhawuri

- 9 Mhawuri Siku ra Rixaka ra Vavasati
- 13 Mhawuri Siku ra Misava ra Vanhu lava tirhisaka Ximatsi



Nhlangula

- 2 Nhlangula Siku ra Misava ra ku pfumala ka Timbholovo
- 5 Nhlangula Siku ra Misava ra Vadyondzisi
- 11 Nhlangula Siku ra Vana va Vanhwanyana ra Misava
- 14 Nhlangula Al-Hijira (Novinjara ya Islam)
- 15 Nhlangula Siku ra Misava ra Vavasati va le Makaya
- 16 Nhlangula Siku ra Swakudya ra Misava



Hukuri

- 11 Nhlangula Deepavali (Diwali)
- 12 Nhlangula Vikram (Novinjara 2072)
- 20 Hukuri Siku ra Vana ra Misava hinkwayo



Nyenankulu

- 5 Nyenankulu Purim
- 21 Nyenankulu Siku ra Timfanelo ta Ximunhu
- 21 Nyenankulu Siku ra Misava ra Swihlahla na Mirhi
- 20-21 Nyenankulu Naw-Rúz (Novinjara ya Bahá'í)
- 22 Nyenankulu Siku ra Mati ra Misava
- 28 Nyenankulu 20:30-21:30 (nkarhi wa ndhawu) Awara ya Misava

Khotavuxika

- 1 Khotavuxika Siku ra Misava ra Vatsvarti
- 4 Mudyaxihi Siku ra Vana lava lahlekeke ra Misava
- 5 Khotavuxika Siku ra swa Mbangu ra Misava
- 8 Khotavuxika Siku ra malwandle ra Misava
- 12 Khotavuxika Siku ra Misava ro Iwisa ku Tirhisiwa ka Vana
- 16 Khotavuxika Siku ra Vantshwa
- 21 Khotavuxika Siku ra Vatata
- 18 Khotavuxika Ramadan (ku sungula)

Ndzati

- 13-15 Ndzati Rosh Hashanah
- 21 Ndzati Siku ra ku Rhula ra Misava
- 23 Ndzati Yom Kippur
- 24 Ndzati Siku ra Ndzhaka

N'wendzamhala

- 1 N'wendzamhala Siku ra Misava ra AIDS
- 3 N'wendzamhala Siku ra Vatsoniwa ra Misava
- 5-14 N'wendzamhala Chanukah
- 16 N'wendzamhala Siku ra Mbuyevelano
- 25 N'wendzamhala Khisimus
- 26 N'wendzamhala Siku ra Xinkulobye



Giredi ya

2



Ntivo swa vutomi
hi **XITSONGA**
Buku ya I



Buku leyi i ya:



Hi fanele ku dya swakudya leswinene leswaku hi kota ku hanya kahle



A hi hlayeni

Mimiri ya hina yi lava swakudya leswi lulameleke miri leswaku hi ta kota ku kula. Hi fanele ku dya swakudya swo huma eka ntlawa wun'wana na wun'wana masiku hinkwawo. Hi fanele ku dya swakudya leswinene leswaku hi ta va na matimba yo endla swilo hinkwaswo leswi hi faneleke ku endla swona. Loko hi nga dyi swakudya leswi faneleke, hi ta ngheniwa hi mavabyi.

Mintlawa ya ntlanu ya swakudya

Kotara ya I – Vhiki ra I – Phephra ro tirhela ra

Tindzoho na
swiendliwa swa
tindzoho

Vanh
van'wana
va dya matsavu ntsena.
Leswi swi vula leswaku a
va dyi nyama yihi kumbe
yihi. Va dya ntsena swakudya
swo huma eka 4 wa
mintlawa ya
swakudya.

Matsavu na
mihandzu



Nyama,
nhlampfi, huku,
timanga na tinyawa

Mafurha na tiyili

Swiendliwa
swa masi



A hi endleni

Bula na munghana wa wena hi swakudya
leswi faneleke eka leswi landzelaka. Bana
xirhendzevutana eka swona.




A hi tsaleni

Titeke wonge u ya
esupamakete na mana
wa wena ku ya xava
swakudya swo lalela.
Endla nxaxameto
wa swakudya leswi
faneleke leswi nga ta
fanelia ku dyiwa hi
vandyangu.



NXAXAMETO WO XAVA



2 Mati ya hi nyika vutomi

Kotara ya I – Vhiki ra I – Phēpha rō tīrhela ra



A hi vulavuleni

Hikwalaho ka yini hi lava mati?

Vanhu, swimila na swiharhi swi lava
mati leswaku swi ta kota ku hanya.

Mati ya fambisa swakudya leswi
hi swi dyaka ku ya eka swirho swo
hambana swa mimiri ya hina. Ya
tlhela ya pfuna mimiri ya hina ku
susə leswi nga ha lavekiki.



A hi endleni




Siku rin'wana na rin'wana hi tirhisa mati emakaya ya hina. Hlamusela
munghana wa wena hi swilo hinkwaswo leswi u tirhisaka mati eka
swona. Kutani dirowa swifaniso swa mune ku kombisa matirhisele
ya hina ya mati. Tsala nhlokomhaka ehenhla ka xifaniso xin'wana na
xin'wana ku hlamusela leswi xi vulavulaka hi swona.





A hi tsaleni

Xana mati ya kumeka kwihi? Dirowa ntila ku hlanganisa rito rin'wana na rin'wana na xifaniso lexi faneleke.



xiseluselu

xipelupelu

nambu

damu


xihlovo



Humelani ehandle

Mi nga si endla nghingiriko ehandle, ololoxani swirho tanahi ximanga. Leswi swi ta olovisele mimiri ya n'wina ku kota ku fambafamba. Tlhela u ololoxa swirho endzhaku ka nghingiriko leswaku u kota ku wisa. Leswi swi ta pfuna leswaku u nga twi ku vava emisiheni ya wena.

- Tlula tanahi hi chela. Endla mipfumawulo ya machela.
- Hoxelanani bolo kumbe nkwama wa tinyawa. N'wana un'wana na un'wana u fanele ku yi khoma.
- Kutani hoxela bolo kumbe xinkwamana xa tinyawa ehenhla u tlhela u xi gava.
- Balansa nkwama wa tinyawa enhlokweni ya wena kutani wena na munghana wa wena mi va na mphikizano wa ku kahlula. Xiya ku leha ka nkarhi wo ndzenengela nkwama.



Hi hlayisa mati



A hi vulavleni

Mati ya na nkoka swinene kutani a hi
fanlangi ku tlanga hi wona.



A hi tsaleni

Tsala mavonele mambirhi yo hlayisa
mati eswivandleni leswi nga laha hansi.




1.

2.



A hi endleni

Tirhisa tikhirayoni
ku endla phositara
ya mihlovo hlovo hi
mahlayisele ya mati.
Phositara ya wena
yi fanele ku kucetela
van'wana leswaku va
hlayisa mati. Loko
u endlile phositara
ya wena, yi kombise
vaghana va wena.





A hi tlangeni ntlangu wa
"I nkarhi muni, N'wamhisi?"

Un'wana wa n'wina u fanele ku va mhisi.

Nyiketanani ku vutisa xivutiso xa "I nkarhi muni
N'wamhisi?"

Nkarhi wun'wana na wun'wana loko u vutisa, mhisi
yi fanele ku hlamula yi hlamusela leswi nkarhi wu
vulaka swona.

Kambe loko mhisi yi hlamula leswaku "I nkarhi wa
lanci", yi ta sungula ku ku tsutsumisa. U fanele u
tsutsuma yi nga si ku khoma.

Sweswi kuma hupu leyi u nga ta tlanga
hi yona. Nyiketanani na munghana wa
wena ku tsemakanya hupu, ro sungula
hi milenge ya n'wina kutani endzhaku hi
mavoko ya n'wina.

Kutani khoma hupu yi ku thwi, loko
munghana wa wena a kasa a hundza eka
yona. Nyiketanani ku endla leswi.



Moya wo tenga wu hi nyika matimba



A hi hlayeni

Moya lowu hi wu hefemulaka wu na okisjeni. Leswi swi pfuna mimiri ya hina leswaku yi kota ku tirhisa swakudya leswi hi swi dyaka. Kutani hi kuma matimba leswaku hi kota ku hanya. Loko hi hefemula moya wo thyaka , mimiri ya hina a yi nga swi koti ku tirha kahle.



A hi tsaleni

Tshama na munghana wa wena. Kun'we na munghana wa wena, tatisani swivandla leswi nga laha hansi

Ndzi fanele ku kuma moya wo tenga hikuva

Loko moya wu thyakile

Moya wu thyakisiwa loko

Leswi hi nga endlaka swona leswaku moya wu tshama wu ri wo tenga:

1.

2.



A hi hlayeni

Vanhu va fanele ku kuma masana leswaku va ta kota ku tsaka no hanya kahle. Masana ya pfuna mimiri ya hina ku endla vhitamini ya D. Hi fanele ku kuma vhitamini leyi hikuva yi tiyisa marhambu. Masana yo tala ngopfu na wona ya onha. Hi nga twa ku vava hikwalaho ko hisiwa hi dyambu. Loko se hi kurile hi nga va na mavabyi ya mfukuzana.



A hi tsaleni

Tatasa swivandla leswi nga laha hansi:

1. _____
2. _____
3. _____



A hi yimbelelani

Yimbelelani risimu leri mi tlhela mi phokotelela biti.



**Masana ya mina
Rivoningo ra mina.**



**Wa ndzi tsakisa
Loko ndzi weriwa hi papa ra ntima,**

Ndzi tshembile wena.

**Ndzi ku rhandza ngopfu
U nga ndzi fularheli.**

U fanele ku tirhisa buloko yo sivela ku hisiwa hi dyambu kumbe xigghoko xa mumu ku sirhelela nhlonge ya wena eka ku hisiwa hi dyambu.



Teacher:
Sign:
Date:

Mina na vanghana va mina

Kotara ya I – Vhiki ra 3 – Phepha ro tirhela ra



A hi vulavuleni

Hinkwerhu hi tsakela ku va na vanghana lavanene. Xana u swi tivisa ku yini leswaku munhu i munghana lonene?



A hi tsaleni

Exivandleni lexi nyikiweke laha hansi, endla nxaxameto wa swilo leswi endlaka munhu a va munghana lonene.



1.

2.

3.

4.



A hi tsaleni

Anakanya hi swivutiso leswi kutani u tsala tinhlamulo ta wena.

Xana u na vanghana vangani?

Vito ra munghana wa wena wa xiviri i mani?

Xana mi vile vanghana eka nkarhi wo tanahi kwihi?

Hi xihi xo hlawuleka hi munghana loyi wa wena?



A hi vulavuleni

Tshama na munghana wa wena kutani mi bula hi tinhlamuselo leti. Engetela mfungho wo gwajula (✓) ebokisini loko swi ri swona, mfungho wa xihambano loko swi nga ri swona (✗).

Nongonoko wo kambisia vunghana

Engetela ✓ kumbe ✗

Munghana wa mina wa ndzi hlayisa.	
Munghana wa mina wa ndzi pfuna.	
Munghana wa mina u ndzi hlamusela mahungu ya yena.	
Munghana wa mina a nga lwi na mina.	



A hi endleni

Anakanya hi nchumu lowu
u nga wu endlaka ku endla
leswaku munghana wa wena
a titwa a hlawulekile. Kutani
dirowa xifaniso hi wona
endzeni ka fureme. Tsundzuka
ku khavisa fureme ya xifaniso.
Loko u hetile ku endla leswi,
vulavula hi mihlovo leyi u yi
tirhiseke eka xifaniso xa wena.



A hi tsaleni

Tsala 2 wa swivulwa hi xifaniso xa wena.



Vanhu lava hi hanyaka na vona



A hi vulavuleni

Xiya swifaniso. Anakanya hi leswi vanghana lavanene va swi endlaka kutani mi bula hi swona emitlaweni ya n'wina. Sweswi anakanyani hi leswi vanghana vo homboloka va endlaka swona. Engetela mfungho wo gwajula (✓) eka xifaniso xin'wana na xin'wana lexi kombisaka vunghana lebyinene, xihambano (✗) eka leswi kombisaka vunghana byo homboloka.









A hi hlayeni

Hlaya xivulwa xin'wana na xin'wana kutani u khalara
xikandza xa ku pfumela xa Ina 😊 kumbe xikandza
xo kaneta xa E-e 😞.



Ndzi munghana lonene.







Ndzi hlayisa
vaghanha va mina

Ndzi kahle eka vadyondzikulorhi.

Vadyondzikulorhi va kahle eka mina.

Ndza titsongahata
eka vanhu lava ndzi
nga na vona.



A hi tiololeni

A hi tlangeni "Yima
endzhutini wa mina".

Wena na vaghanha wa wena mi fanele mi ringeta
ku kandziya mindzhuti ya van'wana. Nyiketanani
ku vona nhlayo ya mindzhuti leyi mi koteke ku
kandziya eka yona. U nga fambafamba ku sivela
munghana wa wena leswaku a nga swi koti ku
yima endzhutini wa wena.



A ka ha ri na ku karhata van'wana




A hi tsaleni


Languta xin'wana na xin'wana xa swifaniso leswi.

Xana a wu ta endla yini loko a wu ri n'wana loyi a karhatiwaka hi van'wana? Etlheloo ka xifaniso xin'wana na xin'wana, tsala xivulwa hi ndlela leyji hi faneleke ku khoma vanhu van'wana hayona.









A hi endleni

Tumbuluxani xintlangwana na munghana wa wena hi n'wana loyi a chavisetaka n'wana un'wana.


Kutani vulani leswi hi nga swi endlaka ku sivela ku chaviseta.



Humelani ehandle

Tilulamiseni eka mintlawa ya 5 wa vana.

Kutani vumbani ntila kutani mi hoxelana bolo ku ya hi ntila wa n'wina. Vonani leswaku i ntlawa wihi lowu hoxelanaka bolo ku ya fika emakumu ka wona hi nkarhi lowutsongo swinene. Loko mi endlile sweswo, ringetani ku hoxa bolo hi tindlela to hambana.



- Hoxela mudyondzikuloni loyi a nga endzhaku ka wena bolo yi hundza hi le xikarhi ka milenge ya wena.
- Hoxela mudyondzikuloni loyi a nga endzhaku ka wena bolo yi hundza hi le henhla ka nhloko ya wena.
- Hoxela bolo eka mudyondzikuloni loyi a nga endzhaku ka wena eximatsini.
- Hoxela bolo eka mudyondzikuloni loyi a nga endzhaku ka wena exineneni.
- Sweswi hoxeleanani bolo kutani mi vona leswaku mi kota ku yi gava kangani.





A hi vulavuleni

Hinkwerhu hi hlawulekile

Languta swifaniso leswi kutani u hlamusela ndlela

leyi vana lava va fanaka hi yona. Vula leswi va

hambanisaka xiswona.





A hi hlayeni

Endlani nghingiriko lowu landzelaka hi ntlawwa. Langutani vana hinkwavo etlilasini ya n'wina. Kutani hlayani xinwana na xinwana xa swivutiso leswi landzelaka. Loko nhlamulo yi ri ntijiso, engetelani mfungho wo gwajula (✓) ebokisini leri nga exineneni, kasi loko nhlamulo yi hoxekile, engetelani xihambanu (✗).

Engetela ✓ kumbe ✗

Xana vafana na vanhwanyana va fana?	
Xana vanhu hinkwavo va na muhlovo wun'we wa misisi?	
Xana vanhu hinkwavo va na muhlovo wun'we wa mahlo?	
Xana vanhu hinkwavo va na mavoko lama ringanaka?	
Xana vadyondzi va tlilasi yin'we va ringana hi ku leha?	



A hi vulavuleni

Xana wa swi vona leswaku hinkwerhu ha hambana? Xana u tlhela u swi vona leswaku hinkwerhu ha fana? Vulavula hi tindlela leti hi fanaka hi tona.



A hi diroweni

Dirowa xifaniso xa wena. Kutani tirhisa xitotamilomo ku endla nsalelo wa rintihi wo fana woxe etlhelo ka fureme ya xifaniso.



Xana a wu swi tiva leswaku ku hava munhu loyi a nga na nsalelo wa rintihi wo fana na wa wena? U n'waswakwe

naswona u hlawulekile



Leswi hi titwisaka xiswona

Kotara ya I – Vhiki ra 5 – Phēpha ro tirkela ra



A hi vulavuleni

Bulani hi leswi mi titwisaka xiswona loko ku humeleta nchumu wa kahle eka n'wina. Sweswi bulani hi leswi mi titwisaka xiswona loko mi humeleta hi swo biha. Hi vitana mitwiwombilu leyi minyanyuko. Tata leswi va titwisaka xiswona.



A hi tsaleni

Tsala tinhlamulo ta swivutiso leswi nga laha hansi.



Xana i yini lexi ku tsakisaka?

Xana i yini lexi ku hlundzukisaka?

Xana i yini lexi ku chavisiwa?

Xana i yini lexi ku nyikaka ntsako?




A hi vulavuleni

Dirowa u tlhela u khalara nketani ya xinghana. Ringeta ku endla leswaku xipopana xin'wana na xin'wana xi languteka hi ndlela yo hambana, ku kombisa leswaku ha hambana na leswaku un'wana na un'wana u fana swakwe. Loko u endlile leswi u nga tsema nketani ya vunghana eka pheji ra switsemiwa exikarhi



ka buku leyi. Endla xipopana xin'wana na xin'wana xi languteka hi ndlela yo hambana kutani u swi yimisa ehenhla ka desika ra wena ku ku tsundzuxa leswaku ha hambana.



Humelani ehandle

Endla miri wa wena wu va lowukulu hilaha u nga swi kotaka hakona.

Kutani ringeta ku endla miri wa wena wu va lowutsongo hilaha u nga swi kotaka hakona. Sweswi wu endle wo leha hilaha u nga swi kotaka hakona.

Xo hetelela wu endle wu va wo koma swinene.



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

Vatsoniwa



Kotara ya I – Vhiki ra 5 – Phøpha ro tirhela ro



A hi vulavüni

Languta swifaniso.

- Xana u vona tinxaka ta vutsoniwa bya njhani?
- Xana un'wana na un'wana wa vana lava u tirhisa yini ku tipfuna?
- Hi ku vona ka wena xana vana lava va na swiphiqo swa njhani evuton'wini bya vona bya masiku hinkwawo?
- Vulavula hi leswi hi nga va pfunisaka xiswona.




A hi tsaleni

Languta swifaniso leswi nga laha hansi.
Hetisa swivulwa.

Rosemary a nga swi koti ku famba.

U tirhisa _____ ku

kota ku fambafamba.



xitulu xa mavhilwa


Thabo i bofu kutani u tirhisa

ku kota ku kuma ndlela ya yena.

mbyana leyi letelaka



xipfuna-ku-twa



Peter i mbheveve.

U tirhisa

ku n'wi pfuna leswaku a kota ku twa.

swikoweto



Jabu a nga swi koti ku vulavula.

U tirhisa

ku vulavurisana na van'wana.

tikhirachisi



Nomsa u tirhisa

ku n'wi pfuna
leswaku a kota ku famba.



A hi endleni

Tirhisa vumba kumbe dowu yo tlangisa
ku endla vhasi kumbe khapu.



Vana hinkwavo va hlawulekile


A hi vulavuleni

Xana vana lava va hambana na wena hi ndlela yihi?

Xana va fana hi ndlela yihi?



Kotara ya l – Vhiki ra b – Phøpha ro tirthela ra



A hi hlayeni

Vanhu emisaveni hinkwayo va tlängela tiholideyji to hlawuleka.



Hinkwerhu hi rhandza ku tlanga no yimbelela.

Hinkwerhu hi lava swakudya leswaku hi ta kota ku dya.

Hinkwerhu hi fanele ku ya exikolweni.

Loko hi vabya hi fanele ku vona n'anga.

Hi fanele ku tshama hi basile.

A hi fanelangi hi boheka ku kuma ntirho.

Hinkwerhu hi vana.






A hi tsaleni

Vutisa 3 wa vanghana swivutiso leswi. Tata tinhlamulo ta vona eswivandleni leswi nga laha hansi.

Tata mavito ya vanghana va wena.			
Xana vukhongeri bya wena hi byjih?			
Xana hi kwihi ku tlangela ko hlawuleka loku u vaka na kona?			
Xana u dya yini?			
Swiambalo swo hlawuleka leswi u swi ambalaka hi swihi?			
Xana u tlangela na mani?			



A hi endleni

Languta xifaniso.
I mepe wa misava ya hina. U kota ku swi vona leswaku misava ya hina yi na matiko na malwandle.
Khalara malwandle hi muhlovo wa wasi.
Khalara matiko hi muhlovo wa buraweni.
Dirowa tinhlampfi to hlayanyana endzeni ka lwandle.



Nghwazi ya mina

Kotara ya I – Vhiki ra b – Phepha ro tirhela ro



A hi vulavuleni

Bulani hi loko ku ri na vana va vatsoniwa exikolweni xa n'wina.

Xana xikolo xi nga endla yini ku va pfuna loko va ri exikolweni? Xana vatsoniwa va nga va tinghwazi?



A hi hlayeni

Tinghwazi tin'wana i vatsoniwa. I vanhu va swikombiso lava hi nga va

landzelelaka. EAfrika-Dzonga ku na tinghwazi to tala ta swa mitlangu leti nga vatsoniwa. Xana u tiva vatsoniwa van'wana lava nga na vuswikoti eka swa mitlangu?

Natalie du Toit u lahlekeriwe hi xiphemu xa le hansi xa nenge wa yena wa ximatsi eka nghozi ya xithuthuthu. U famba hi nenge wo endliwa kambe u hlambela hi nenge wun'we.



A hi vulavuleni

Vulavula hi vatsoniwa lava endlaka swilo swo hlamarisa. Anakanya hi:

- Mabofu ya chaya swichayachayana swa vuyimbeleri. Xana ku na un'wana loyi u n'wi tivaka?
- Timbheveve leti tsalaka tinsimu. Ku na loyi u n'wi ehleketa tanihi xikombiso?





A hi tsaleni

Eswivandleni leswi nga laha hansi, nyika vuxokoxoko hi nghwazi ya wena kumbe munhu wa xikombiso eka wena.

Nghwazi ya mina kumbe munhu wa xikombiso eka mina i:

Dirowa xifaniso xa munhu loyi a nga nghwazi ya wena kumbe munhu wa xikombiso eka wena. Tsala marito lama n'wi hlamuselaka ekusuhi na xifaniso. Xikombiso: vunghana, ku pfuna van'wana, ku tiyisela, ku rhandza vanhu

Xana u nga va nghwazi hi ndlela yihi? Bula hi mavonele na munghana wa wena. Sweswi tsala xitshuriwa lexi eka xona u hundzukaka nghwazi. Tatisa eka leswi landzelaka laha hansi:

Siku rin'wana ndzi

Ndzi tekile xiboho xo

Ndzi

Leyi hi yona ndlela leyi ndzi veke nghwazi hayona.



Ku tengisa mati

Kotara ya I – Vhiki ra 7 – Phephra ro tirhela ra



A hi hlayeni

Languta nghilazi ya mati.

Xana u vona xanchumu endzeni ka yona?

E-e, u nge voni nchumu. Xana a wu swi tiva leswaku nkarhi wun'wana ku na switsongwatsongwana ematini? Switsongwatsogwana hi leswitsongo swinene naswona u nge swi voni hi mahlo ya wena. Loko wo nwa mati handle ko rhanga hi ku susa switsongwatsongwana, u nga vabya swinene. Hi fanele ku tiyisisa nkarhi hinkwawo leswaku mati lawa hi ya nwaka ya basile no va ya tengile.



A hi vulavuleni

Vulavula hi leswi nga humelelaka loko hi nwa mati ya thyaka. Sweswi languta swifaniso leswi nga laha hansi. Bula na munghana wa wena hi tindlela to hambana leti hi nga ti tirhisaka ku tengisa mati.



Chela mapilisi ya tlorini ematini.



Virisa mati

5 wa timinete.



Chela tikhemikhali



Sefa mati



A hi vulavuleni

Hi wahi mati lawa u vonaka leswaku ya lulamile ku nga nwiwa?
Khalara thonsi ra mati hi muhlovo wa wasi loko u ehleketa leswaku ya lulamile leswaku ya nga nwiwa.

Mati ya nambu



mati ya pitsi

Mati ya pompi



mati lama cheriweke ebodhleleni

Mati ya lwandle



mati lama virisiweke eketleleni



A hi endleni

Tirhani hi mintlawa mi endla sefo yo tengisa mati. Yingiselani hi vukheta loko mudyondzisi wa n'wina a hlamusela leswi mi faneleke ku endla swona.

Mi ta fanela ku va na leswi landzelaka:

Bodhlela ra pulasitiki ra 2 wa tilitara

Mati ya ndzhope

Sava leritsongo

Sava ro khwaxa

Xikero

Vutiyi



A hi tsaleni

Nambara magoza yo endla sefo ya mati hi nongonoko lowu faneleke.

	Chela sava ehenhla ka vutiyi.
	Hundzuluxa bodhlela ehenhla ku ya ehansi.
	Chela sava ro khwaxa.
	Hi vukheta tsema tshaku ra pulasitiki.
	Chela mati ya ndzhope.
	Chela swiribyana endzeni ka bodhlela.




Mahanyele lamanene



A hi hlayeni

Hlaya hi yin'wana na yin'wana ya mikhova lejinene na yo biha. Loko u vona wu ri mukhuva lowunene, engetela mfungho wo gwajula (✓) kasi loko u vona wu ri mukhuva wo biha, engetela xihambano (✗).

Mukhuva Mudyondzisi u pfuna vana ku hlaya.	Lowunene	Wo biha
Ndzi dya swakudya leswinene.	✓	✗
Ndzi cukumeta thyaka hi fasitere ra movha kumbe ra thekisi.		
Ndzi hlamba misisi ya mina nkarhi hinkwawo.		
Ndzi dya swiwitsi swo tala.		
Ndzi hlayisa min'wala na tindleve ta mina swi tshama swi basile.		
Ndzi buracha meno ya mina kan'we hi n'hweti.		
Ndzi rholela thyaka ndzi ri cukumeta ethinini ro chela thyaka.		
Ndzi hlamba mavoko endzhaku ko ya exihambukelweni.		
Loko ndzi khohlola kumbe loko ndzi entshemula, ndzi pfala nomo hi voko.		
Ndzi endla vutiori nkarhi hinkwawo.		
Ndzi hlamba mavoko ndzi nga si dya.		
Ndzi tshama ndzi languta TV tiawara to tala.		
Ndzi tshama na vanhu lavakulu lava dzahaka.		




A hi vulavuleni

Endla phositara hi mayelana na mukhuva
lowunene kumbe mukhuva wo biha.



A hi tsalen'i

Kambisia phositara ya wena. Hlaya nhlamuselo
yin'wana na yin'wana kutani u engetela xikandza
lexi n'wayitelaka loko nhlamuselo yi ri ya ntijiso kumbe u engetela
xikandza lexi tsaneke eka
nhlamuselo leyi nga riki ya ntijiso.



Phositara ya mina i ya mihlovo hlovo naswona yi endliwile
hi vukheta.

Ndzi tiphinile hi ku endla phositara ya mina.

A swi ndzi tikela ku endla phositara ya mina.



Humelani ehandle

- Xana u nga tlula ku fika kwih? Tirhiswa swiphemu swinharhu swa tingoti. Swi tlule. Tshama u ri karhi u swi hambanisa leswaku u kota ku vona ku u nga tlula ku fika kwih.
- Endzhaku ka sweswo, kombela vanghana va wena vambirhi leswaku va ba khadi leswaku u kota ku tlula u tlanga
- Nyiketanani.



Swilo leswi onhakaka na leswi nga onhakeki

Kotara ya l – Vhiki ra g – Phepha ro tirhela ra



A hi vulavulen



Vulavula hi swakudya leswi faneleke ku hlayisiwa swi tshama swi ri karhi swi titimela ku sivela leswaku swi nga onheki. Hlawula leswaku i swakudya swihi leswi nga laviki ku hlayisiwa endhawini leyi titimelaka kambe swi nga vekiwaka endzeni ka khabodo. Tsema swifaniso eka pheji ra switsemiwa kutani u swi damarheta efirijini kumbe ekhabodweni.





A hi vulavuleni



Vulavula hi tindlela to sirhelela swakudya eka
switsotswo swo fana na tinhongana na vusokoti.



16 Masiku ya swa vukhongeri na man'wana yo hlawuleka

Kotara ya I – Vhiki ra 8 – Phøpha ro tihela ro



A hi hlayeni

Vanhu emisaveni hinkwayo va tlangela tiholideyi
to hlawuleka. Xana u ta tlangela
tiholideyi tihi?

Hi nkarhi wa Khisimusi hi amukela
tinyiko. Hi tlhela hi nyika vanghana
na va mindyangu ya hina tinyiko. Hi
na nsinya wa Khisimusi endlwini ya ka
hina. Hi veka tinyiko ehansi ka wona.
Hi sasekisa nsinya lowu hi tlhela hi
veka nyeleti ehenhla. Hi Khisimusi hi
dya swakudya leswinene swo
tala swinene.



Hi jahele siku ra Diwali. Lowu i
nkarhi wo amukela swiwi tswo tala
swinene na tinyiko to tala swinene.
Hi paka makhekhe na swiwi tswo
tsokombela emabokisini kutani hi
swi nyika vanhu lava hi endzelaka. Hi
lumeka swimbonana kutani hi swi veka
hinkwako endlwini. Hi sasekisa yindlu ya
hina naswona hi va na tikhirkete.




Hi jahele siku ra Hanukkah. Hi ta va na swakudya leswinene swo tala ngopfu. Hi rhandza ku dya khekhe ra panekuku na tidonati. Hi tsakela no amukela tinyiko. Vakhazi va hina va hi endzela. Hinkwerhu hi pfuneta ku lulamisa swakudya naswona hi lumeka makhandhlela endlwini ya hina.

Ku nga ri khale ku ta va Eid. Ndzi tshemba leswaku hi ta amukela tinyiko ta kahle. Hi ta nyika na vanghana va hina. Hi ta va na swiwitsi na makhekhe yo tala swinene. Hi tiva leswaku i Eid hikwalaho ka xivumbeko xa n'weti. Yi va kona hi masiku yo hambana lembe rin'wana na rin'wana.




A hi yimbeleleni

Yimbelela risimu leri u ri tivaka ra masiku lama yo hlawuleka.



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>



A hi vulavuleni

Tinguva

Languta swifaniso swa tinguva ta mune. Hlamusela munghana wa wena leswi u swi vonaka eka xifaniso xin'wana na xin'wana. Vula leswi tinguva ta mune ti hambanisaka xiswona.



Hi yihi nguva leyi u yi rhandzaka swinene?


Hikwalaho ka yini u rhandza nguva leyi?

Xana siku ra wena ra ku velekwa ri hi nguva yihi?



A hi yimbeleleni

**Vonani dyambu ra huma
Hlambani tinhloko vafana
Twanani nsimbhi ya rila
Tsutsumelani xikolweni**



**Mpfula ya na thothotho!
Hi ta dya matimba thothotho!
Mpfula ya na thothotho!
Hi ta dya timanga thothotho!**



Teacher:
Sign:
Date:

Tinguva ta mune

Tsema swifaniso swa tinguva ta mune ku suka eka phepha
ra switsemiwa. Damarheta xifaniso xin'wana na xin'wana
etlhelo ka vito ra nguva leyji faneleke.

Kotara ya 2 – Vhiki ra I – Pheph'a ro tirthela ra

A hi vulavuleni



Khotavuxika

Mawuwani

Mhawuri

xixika

Ndzati

Nhlangula

Hukuri

ximun'wana



ximumu

N'wendzamhala

Sunguti

Nyenyenyani



Nyenankulu

Dzivamisoko

Mudyaxihi

xixikana




Humelani ehandle

Titolovete matlangele ya bolo.
Bambisa bolo ekhumbini.
Famba endhawini u ri karhi u bambisa bolo.
Sweswi tsutsuma u bambisa bolo ekusuhi na tipakani.



19 Mayelana na tinguva

Kotara ya 2 – Vhiki ra 2 – Phēpha ro tirhela ra



Ximumu

Maxelo ya hisa no kufumela.

Nhlekanhi wu lehile kasi vusiku byi komile.


Hi nga endla miri ya hina yi tshama yi horile hi ku khida kumbe ku tshama endzhutini.

Xixikana

Maxelo ya sungula ku titimela.

Matluka ya sungula ku hundzuka ya va ya nsuku no tshanelahanshi.

Swinyenyana swi hahela etindhawini leti kufumelaka.



Xixika

Maxelo ya titimela.

Etindhawini tin'wana ku wa gamboko.


Nhlekanhi wu komile kasi vusiku byi lehile.

Swiharhi swin'wana swi tumbela vuxika hinkwabyo (swi nghena emiceleni).

Ximun'wana

Swimila swi sungula ku hluka naswona mirhi ya rhumbuka.


Swinyenyana swi sungula ku aka swisaka no tshikela matandza.





A hi vulavuleni

Swakudya swo hambana swi kumeka hi tinguva to hambana. Languta swakudya leswi swa nkarhi wa ximumu na swa nkarhi wa xixika. Byela munghana wa wena leswaku hi swihi swakudya leswi u tsakelaka ku swi dya loko ku hisa na leswaku hi swihi leswi u tsakelaka ku swi dya loko ku titimela.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Ku ambala ku ya hi maxelo



A hi diroweni

Dirowa mufana na nhwanyana. Mufana u fanele ku ambala swiambalo swo kufumela swa vuxika kasi nhwanyana u fanele ku ambala swiambalo swo hola swa ximumu.




Kotara ya 2 – Vhiki ra 2 – Phephä ro tirhela ra

Mufana	Nhwanyana
--------	-----------



A hi tiololeni

- Veka tihupu ehansi kumbe u dirowa swirhendzevutana esaveni.
- Loko mudyondzisi a lerisa leswaku u tlula, tlulela endzeni ka xirhendzevutana hi milenge hinkwayo.
- Loko mudyondzisi a lerisa leswaku u tlula, tlulela ehandle ka xirhendzevutana hi nenge wun'we.
- Tlanga xikoci.
- Tirhischa choko ku dirowa swirhendzevutana na swikwere ehansi.





A hi vulavuleni

Hlamusela munghana wa wena hi swiambalo leswi ambariwaka eka nguva yin'wana na yin'wana. Hi swihi swiambalo leswi u tsakelaka ku swi ambala?



A hi tsaleni

Dirowa ntila ku suka eka nhlamuselo ku ya eka swiambalo leswi hi swi ambalaka eka maxelo lama.

Ku ambalela maxelo

Loko ku hisa hi fanele ku ambala swigqhoko leswaku swi hi sirhelela eka dyambu.



Loko ku kufumela hi fanele ku ambala swiambalo swo hola.



Loko ku titimela hi fanele ku ambala swiambalo swo kufumela swa wulu.



Hi masiku ya mpfula hi fanele ku va na jasi ra mpfula na xambhulela.



Mivuyelo ya tinguva

Kotara ya 2 – Vhiki ra 3 – Phēpha ro tirhela ra



A hi hlayeni



Ximumu

Hi ximumu varimi va kha mihandzu.

Vana va swiharhi va
gingirika swinene.

Etindhawini to tala mpfula yi na
ngopfu, ku dzindza tilo ku
tlhela ku va na rihat.

Byanyi, nhova na swiluva swi mila hi
ku hatlisa. Mirhi ya kula
yi va yo leha.



Ximun'wana

Hi ximun'wana mirhi yi
sungula ku hluka.

Hi vona swinyenyana swo tala,
tinyoxi na swiluva.

Swinyenyana swi aka swisaka no
tshikela matandza.

Vafuwi va kera tinyimpfu.

<p>Ximumu</p> <p>Hi ximumu varimi va kha mihandzu. Vana va swiharhi va gingirika swinene.</p> <p>Etindhawini to tala mpfula yi na ngopfu, ku dzindza tilo ku tlhela ku va na rihat.</p> <p>Byanyi, nhova na swiluva swi mila hi ku hatlisa. Mirhi ya kula yi va yo leha.</p>	<p>Ximun'wana</p> <p>Hi ximun'wana mirhi yi sungula ku hluka.</p> <p>Hi vona swinyenyana swo tala, tinyoxi na swiluva.</p> <p>Swinyenyana swi aka swisaka no tshikela matandza.</p> <p>Vafuwi va kera tinyimpfu.</p>
---	--



Xixikana

Swiharhi swin'wana swi hlayisa swakudya
tanihi leswi swi lulamiselaka ku tumbela
vuxika hinkwabyo.


Matluka ya mirhi ya sungula ku
hundzuka ya va ya xitshopana, buraweni,
yo tshwuka na xilamula.

Byanyi byi sungula ku hundzuka byi va
bya buraweni.



Xixika

Swin'wana swiharhi swa tumbela hi
xixika. Swa kufumela hikuva voya bya
swona byi va byo bumbula.



A hi tsaləni

Xana swin'wana swiharhi swi endla yini hi vuxika? _____

Xana swin'wana swiharhi swi tisirhelela hi ndlela yihi eka xirhami? _____

Xana swinyenyana swi tlhelela rini ematikweni lama kufumelaka no sungula ku
tshama eswisakeni? _____




Ku byala ximilana xa nyawa



A hi endleni

U fanelka ku va na:

- 5 wa tinyawa • sosara
- vutiyi • mati




Leswi faneleke ku endlienda


Veka tinyawa endzeni ka vutiyi esosareni. Swi fanele ku tshama swi ri karhi swi tsakama. Veka sosara etshakwini ra fasitere laha ku nga na masana. Xiya tinyawa eka mavhiki mambirhi lama landzelaka. Vona leswi ti kurisaka xiswona.

Languta xifaniso xa ximilana xa nyawa.

Loko ximilana xa wena xi languteka tanahi lexi, tata siku.



Siku:



A hi endleni

U nga kombisa bere kumbe maxindyana xi ri karhi xi
hlengeleta no hlayisa swa nkarhi wa vuxika.



Humelani ehandle

Haha tanihi nyenga leyi
yaka endhawini
leyi kufumelaka.



Kokova ehansi tanihi nyoka
leyi lavaka ndhawu leyi yi nga
nghenaka eka yona
yi tumbela.



Teacher:
Sign:
Date:



Kotara ya 2 – Vhiki ra 4 – Phepha ro tirhela ra

Swifuwo swa le purasini



A hi vulavuleni

Languta xifaniso kutani u vulavula hi swifuwo swo hambana leswi u swi vonaka.

Hi xiharhi lexi u xi tsakelaka swinene?

Hi kuma yini eka xin'wana na xin'wana xa swiharhi leswi?





A hi tsaleni

Tata nhlamulo leyi faneleke eka matafula lama landzelaka. Hi ku endlele yo sungula.

	Xinuna	Xiphongo
	Xisati	Thokazi
	N'wana	Ximbutana
	Mpfumawulo	Mee!
	Vutshamo	Tshanga

	Xinuna	
	Xisati	
	N'wana	
	Mpfumawulo	
	Vutshamo	

	Xinuna	
	Xisati	
	N'wana	
	Mpfumawulo	
	Vutshamo	

	Xinuna	
	Xisati	
	N'wana	
	Mpfumawulo	
	Vutshamo	





Kotara ya 2 – Vhiki ra 4 – Phepha ro tirhela ra

24

Epurasini



A hi yimbeleleni

Macdonald u na purasi

Hiya hiya ho

Epurasini ku na tihomu

Ku twala mho mho, mho, mho!

Mho laha, mho le,
mho hinkwako

Macdonald u
na purasi

Hiya hiya ho





A hi yimbeleleni

Yanani emahlweni no yimbelela risimu. Sivani mitila ya homu hi swiharhi leswi.



Epurasini ku na timbyana.



Epurasini ku na masekwa.




Epurasini ku na tihanci.



Humelani ehandle

- Famba ehenhla ka mhandze handle ko wa.
- Hoxa bolo emp'hukeni kutani u yi khoma handle ko wa.
- Kutani tsutsuma tanihi hanci.
- Famba tanihi sekwa.
- Famba tanihi rhoboto.



Teacher:	_____
Sign:	_____
Date:	_____

Swiharhi swa nhova




A hi hlayeni



Kotara ya 2 – Vhiki ra 5 – Phēpha ro tihela ra




Tinghala ti wela eka ndyangu wa swimanga. Nghala yi tekiwa tanihi hosi ya swiharhi. Ti hlotra no dlaya swiharhi swo tanihi timhala na timangwa. Tinghala ta xisati hi tona ti hlotaka swinene. Ti hlotra nivusiku hi mintlawa. Tinghala ti rhandza ku tshama etindhawini leti pfulekeke leti nga na byanyi. Tinghala ti bonga hi rito lerikulu.



Tindlopfu i swian'wisi leswikulu ngopfu etikweni. Ti le khombyeni masiku hinkwawo hikuva vahloti va tindlopfu va lava matino ya tona. Tindlopfu ti tshama ti ri karhi ti kula vutomi bya tona hinkwabyo. Tindlopfu ti tirhisa mixakwa ya tona ku rholela timitsu, mihandzu na mati ti nghenisa emilon'wini ya tona.



Ku na tinxaka timbirhi ta timhelembe – ta ntima na to basa. Timhelembe a ti voni kahle, kambe ti kota ku nuhetela swinene. Timhelembe i tikulu swinene naswona ti na ntiko wo fika eka 2 500 kg. Timhelembe ti hloteriwa timhondzo ta tona hi vahloti. Hi fanele ku sirhelela timhelembe eka vahloti lava ti dlayaka hi xikongomelo xo kuma timhondzo ta tona.



Yingwe leyikulu yi nga kula ku fika eka 2 m. Voya bya yona i bya buraweni na mavala ya swirhendzевutana. Yingwe yi kota ku khandziya kahle naswona a yi tikeriwi hi ku hlota emirhini.



Tinyarhi ti hanya hi mitlhambi. Loko ku ri na khombo tinyarhi ta xisati na swirhodyana swi hlengeletana exikarhi ka ntlhambi naswona ti rhendzeriwa hi tinyarhi ta xinuna leswaku ti ti sirhelela. Tinyarhi tin'wana ti nga kula ku fika eka ku leha ka 1,7 m.



Leswi swiharhi swi tumberisaka xiswona

Kotara ya 2 – Vhiki ra 5 – Phephra ro tirhela ra



A hi hlayeni




Mavala ya timangwa ya endla leswaku u nga swi koti ku vona mangwa ekhwatini.



Swin'wana swiharhi swi tisirhelela hi ku cinca leswi swi nga xiswona leswaku swi fana na ndhawu ya laha swi nga kona.



Rimpfani ri nga cinca muhlovo wa rona leswaku ri fana na mirhi leyi ri yi khandziyaka.



Voya kumbe tinsiva ta swiharhi hi swin'wana swi tekelelaka hi ndlela leyi endlaka leswaku swi tika ku vona swiharhi sweswo.



Ehleketa hi swiharhi swin'wana leswi kotaka ku hundzuka.



A hi hungaseni



Mudyondzisi wa n'wina u ta mi kombeta ku tlangisa switulu swa vuyimbeleri.





A hi endleni

Dirowa xiharhi xa nhova.

Hlamusela munghana wa wena hi ndlela leyi xiharhi xi tihundzulaka hiyona.






27 Swiharhi swa le matini

A hi vulavuleni

Hetisa xifaniso hi ku engetela swifaniso swa
swiharhi leswi hanyaka enambyeni.




Swivumbiwa swa le Iwandle




A hi vulavuleni

A hi languteni swiharhi hinkwaswo swo hambana leswi hanyaka ematini ya munyu.



Ku tlhela ku va na swihadyana, leswi hanyaka eswidan'wanini leswi nga na maribye ematini lama nga entangiki.




Kotara ya 2 – Vhiki ra b – Phepha ro tirthela ra

Teacher:
Sign:
Date:

29 Vutshila bya swiharhi

Kotara ya 2 – Vhiki ra 7 – Phephā ro tirhela ra



A hi vulavuleni

Vulavula hi swiharhi swa le lwandle
hinkwaswo leswi nga eswifanisweni leswi.

- Hi swihi swiharhi swa le lwandle leswi nga dyiwaka hi vanhu?
- Hi swihi swiharhi swa le lwandle leswi nga na khombo?
- Xana miri wa nhlampfi wu phutseriwe no sirheleriwa hi yini?
- Hi ku vona ka wena ku ta humelela yini loko lwandle ro thyakisiwa hi leswi cukumetiwaka endzeni ka rona kumbe hi swilo leswi nga na chefu?
- Xana lwandle ri nga thyakisiwa hi tindlela tihi?



A hi tsaleni

Tsala mavito ya swiharhi leswi u tivaka leswaku swi tshama emilambyeni,
emadan'wini kumbe elwandle eka tikholumu tinhelu ta tafula.


Nambu	Lwandle	Damu



A hi endleni


Endla thangi ra wena ra nhlampfi.

- Penda endzeni ka bokisi ra tintanghu hi muhlovo wa wasi na wa rihlaza kutani u ri hundzuluxa eka matlhelo ya rona.
- Kutani tsema nhlampfi emakumu ka buku.
- Khomisa nhlampfi ehenhla ka bokisi hi thepe na ngoti.



Humelani ehandle

- Haha tanihi nyenyana.
- Famba tanihi phengwini.
- Haha tanihi nyoxi.
- Famba tanihi nkokotso.
- Khida tanihi nhlampfi.
- Tlula tanihi chela.
- Tlangani ntlangu wo landzelela murhangeri.
- Tlangani ntlangu wa ximanga na kondlo.





30

Swiharhi leswi fambafambaka na makaya ya swona



A hi hlayeni



Xana a wu swi tiva? Ndza ringanelia
exiphambatini xa mina, a xi vi
lexitsono eka mina.

Xibodze

Xibodze i xikokovi lexi nga na milenge leyi nga na mahakatimba.

Xi famba hi ku nonoka na yindlu ya xona ya xiphambati enhlaneni wa xona.

Xana u tshama kwihi?



Mfutsu: Ndzi tshama elwandle.



Therapini: Ndzi tshama ematini
yo tengah etindhawini leti
tsakamaka.



Xibodze: Ndzi hanya
etikweni.



A hi tsaleni Hlamula swivutiso leswi hi xibodze lexi tshamaka etikweni.

Xana xiphambati xa xibodze xa olova kumbe xa nonoha? _____

Xana xiphambati xa xibodze xi xi sirhelela eka yini? _____

Xana xibodze xi endla yini loko xi chava? _____

Xibodze xi dya swakudya swa njhani? _____

Humba

Languta xiphambati
xa humba.

Tihlo

xiphambati

Xiambamberi xo
leha

Xiambamberi xo
koma

Nenge

Mbhovo wa ku hefemula



Xana humba yi famba njhani? _____

Xana u tshama u kuma xiphambati xa humba lexi nga riki na nchumu?

U ehleketa leswaku ku humelele yini eka humba?



Xana swiphambati swa tihumba i swa muhlovo muni? _____

Hi ku vona ka wena hikwalaho ka yini tihumba ti ri na swiphambati? _____



A hi tsaleni

Xana ndzi tshama kwihi? Etlheloo ka xifaniso xa mina, tsala loko ndzi nga aka kaya ra mina emurhini, ehansi kumbe ematini.



Swiharhi leswi tiakelaka vutshamo

Kotara ya 2 – Vhiki ra 8 – Phephā ro tirhela ra




A hi vulavleni

Hlanganisa swifaniso swa swiharhi leswi na makaya ya swona.



A hi hlayeni

Tinyoxi



Vusokoti

Vusokoti byi aka tinxaka to hambana ta vutshamo embangwini wa byona. Risokoti leritsongo ri nga rhwala nchumu lowu ri tlulaka ka mune. Vusokoti bya vulavurisana. Bya lemukisana loko ku ri na khombo naswona bya byelana leswaku swakudya swi kumeka kwihi.



A hi tsaleni

Hi ku ehleketa ka wena hikwalaho ka yini vusokoti byi tiakela vutshamo bya byona?

Valala va vusokoti i vamani?

Xana vusokoti byi tirhisa yini ku aka vutshamo bya byona?



A hi hlayeni

Swinyenyana

Swinyenyana swi aka swisaka tanahi vutshamo bya swona no kuma ndhawu yo tshikela matandza ya swona. Xana swinyenyana swi tirhisa yini ku aka swisaka swa swona?

Hi xihi xiharhi lexi nga nala wa xinyenyana?



Dikixinari ya minda

A		M	
a		m	
B		N	
b		n	
C		O	
c		o	
D		P	
d		p	
E		Q	
e		q	
F		R	
f		r	
G		S	
g		s	
H		T	
h		t	
I		U	
i		u	
J		V	
j		v	
K		W	
k		w	
L		X-Z	
l		x-z	

